



Re etela lešoka la diphoofolo



Zandile Malaza & Molteno




Ke mafelelo a beke, gomme mphato wa rena
o etela Kruger National Park. Ke lešoka le
legolo la go feta mašoka ohle a diphoofolo
mo nageng.



Ge o ka lebelela mmepe, o tla bona gore o kgomaganya diprofense tša Mpumalanga le Limpopo.

Re thabile kudu!





Ka masa, re kopane le mohlaha baeti,
mohlokamedi wa diphoofolo, Mpumelelo.

“Dumelang ka moka!

Ke kgopela gore le mpitše Mpumi,” Lešoka
la diphoofolo ke lefelo la go homola bjale le
bolelele fase (ka boleta)”





Re tsena lešokeng. Mpumi o emiša pese ka pela. O lebelela ka sebonakgole sa gagwe. O ikwa a thabile kudu!

“Ke mang a bonago phoofolo ya mebalabala yeo e le go godimo ga R200 ya rena ya pampiri?” a botšiša, a šupa mohlare wo mogolo.

Ee! Ke yela! Re bona lepogo godimo ga kala ya mohlare. Re na le mahlatse kudu! Hlokomela phuti! Hlokomelang, diphala! Go na le lepogo la go swarwa ke tlala kgauswi!








Ka pela Mpumi a emiša pese gape.

A re, “Ke mang a bonago phoofolo ya manaka a magolo yeo e le go godimo ga R100 ya rena ya pampiri?”

Ee! Mola! Re bona nare ka mabjanyeng.

Hlokomela, nkwe! Go na le nare ya go ba le sefedifedi (ya go befelwa ka pela) kgauswi!







Re tšwela pele re sepela ka gare ga lešoka.

Mpumi o emiša pese.

O ikwa a thabile gape!

A re, “Ke mang a bonago phoofolo yeo e le go godimo ga R50 ya rena ya pampiri?”

Ee! Mola! Re bona tau ka fase ga mohlare.
Re na le mahlatse ka nnete!

Hlokomela, phofu! Tau yela e na le meno le marofa a bogale.







Re tšwela pele ka go sepela-sepela ka lešokeng.

Bjale ka moka re bona tlou ye tshehla ye kgolo ka pele ga rena!

Mpumi a re, “Phoofolo ye ya mmogo e gona godimo ga R20 ya rena ya pampiri!”

Hlokomela phukubje! Meno a le a tlou ke a matelele, a bogale!







Ra subelele ka gare gare ga lešoka.

Mpumi o emiša mootledi wa pese. O be a thabile kudu!

A re “Ke mang a bonago phoofolo ya bohlokwa yeo e le go mo godimo ga R10 ya rena ya pampiri?”

Ee! Re bona dinare tše pedi ka mabjanyeng.


Mpumi o re botša gore dinare di kotsing. Ka manyami, di tsoamelwa manaka a tšona. Rena le mahlatse a magolo kudu go di bona!







Mpumi a kgopela mootledi wa pese gore a eme lefelong la go jela. Mpumi a re: “Re bone diphoofolo tše thlano tše kgolo. Tšona di bitšwa “The Big Five.” Ke ka lebaka la gore ke diphoofolo tše go le go kotsi go di tsoma.






Morago ga dijo tša mosegare re boela mo peseng go ya gae.

Re nyaka go bona gore,ke diphoofolo tše dife tše re tla di bonang mo tseleng ya rena ge re boa.





Serapa sa diphoofolo ke lefelo la mehlolo!